

ISPITIVANJE VISEĆEG MOSTA PREKO RIJEKE
BOSNE U BOSANSKOM ŠAMCU

Selesković Faruk, dipl.ing.geod.

Zavod za ispitivanje materijala i konstrukcija Gradjevin-skog fakulteta u Sarajevu vršio je ispitivanje visećeg mosta preko rijeke Bosne u Bosanskom Šamcu. U sklopu ispitivanja, pored vizuelnog pregleda, mjerjenja napona u nosivim čeličnim elementima visećeg mosta vršeno je i nivelmanjsko određivanje ugiba mostovne konstrukcije za četiri faze probnog opterećenja.

Ispitani most je u pravcu, a ukupna dužina mosta iznosi 245,0 m. Most ima li raspona i to: 9 x 12,00 + 125,00 + + 12,00 m. Devet raspona po 12,00 m nalaze se nad inudacionim dijelom korita rijeke Bosne, raspon od 125,00 m je nad koritom rijeke, a jedan raspon od 12,00 m nalazi se na desnoj obali rijeke Bosne, na strani uz Bosanski Šamac.

Opterećenje mosta u pojedinim fazama

I faza - most je opterećen po cijelom rasponu i površini sa ukupnim teretom od 50 tona, što iznosi 150 kp/m².

II faza - naneseno je dodatno opterećenje od 25 tona/60 kg teški betonski blokovi/, te je ukupno opterećenje mosta po cijelom rasponu iznosilo 75 tona, što iznosi 230 kp/m².

III faza - rasterećena je 1/4 raspona mosta uz desnu obalu rijeke Bosne i tako je dobiveno prvo nesimetrično opterećenje.

IV faza - rasterećena je 1/2 raspona mosta uz desnu obalu rijeke Bosne.

Pribor za mjerjenje

Teoretski-očekivani ugibi za pojedine faze opterećenja/dobiveni računskim putem prije ispitivanja mosta/ u sredini glavnog raspona /125m) su:

I faza	214 mm
II "	321 "
III "	436 "
IV "	161 "


Na temelju ovih vrijednosti bilo je moguće odabrati pribor optimalne tačnosti. Pošto se radi o relativno velikim vrijednostima očekivanih ugiba, došlo se do zaključka da instrument Zeiss Ni-2 Opton i letve sa centimetarskom podjelom potpuno zadovoljavaju. Predpostavka je bila da je tačnost

pojedinačnog očitanja 2-3 mm, što iznosi 0,7-1,9% očekivanog ugiba u sredini glavnog raspona.

Osmatranje je vršeno na, za ovu priliku specijalno napravljene letve, koje su visile na mostovnoj konstrukciji. Centimetarska podjela letve raste od nule prema dole. Letve su napravljene po ideji Prof. Ismeta Aganovića.

Tok mjerjenja ugiba

Letve su pričvršćene na mostovnu konstrukciju na šest mjeseta i to uzvodno i nizvodno na polovini i četvrtinama raspona mosta (Sl. 1).



Sl. 1

Kod izbora stajališta vodjeno je računa, da i pri maksimalnim očekivanim ugibima mosta, vizura pogodi podjelu svake letve bez promjene visine instrumenta.

U blizini stajališta instrumenta postavljen je na čvrstom objektu tzv. kontrolni reper, na koji je bilo moguće u svakom momenatu izvršiti očitanje letve i time kontrolisati stabilnost horizontalne vizure. Kontrolni reper je priključen na državnu nivelmansku mrežu.

Pošto je obustavljen saobraćaj i prolaz pješaka preko mosta, i kada je ustanovljeno da se most smirio (da su vibracije mosta prestale), izvršeno je očitanje letve na nultom-kontrolnom reperu, a zatim nulto osmatranje letvi na mostu. Ispitivanje je dalje teklo ovim redom:

- most je opterećen probnim opterećenjem predviđenim za I fazu. Opterećivanje je trajalo 4 sata,
- pošto su vibracijske prestale, izvršeno je očitanje letve na kontrolnom reperu, a zatim očitanje letvi na mostu,
- most je opterećen dodatnim opterećenjem za II fazu. Opterećivanje je trajalo 4 sata,
- nakon prestanka vibracija mosta, očitana je letva na kontrolnom reperu i letve na mostu. Probno opterećenje iz II faze ostalo je punih 14 sati na mostu.
- nakon tih 14 sati ponovo je očitana letva na kontrolnom reperu i letve na mostu,
- rasterećena je 1/4 raspona mosta. Rasterećivanje je trajalo 30 minuta,
- nakon prestanka vibracija mosta, očitane su letve na kontrolnom reperu i letve na mostu,
- rasterećena je daljina 1/4 mosta, tj. od četvrtine do polovine raspona mosta (opterećenje IV faze), što je trajalo 30 minuta,
- pošto su vibracije mosta prestale, očitane su letve na kontrolnom reperu i letve na mostu,
- izvršeno je rasterećivanje mosta. Kada je most bio slobodan od probnog opterećenja, 40 minuta nakon izvršenog rasterećivanja, izvršeno je završno-kontrolno očitanje letvi na kontrolnom reperu i mostu.

Ugibi mosta u pojedinim fazama probnog opterećenja i u pojedinim tačkama mosta dobiveni su po formuli:

$$u = l_o - l_f \quad \text{gdje je:}$$

u - ugib za odnosnu fazu probnog opterećenja i u odnosnoj tački na mostu,

l_o - nulto (početno) očitanje letve u odnosnoj tački mosta.

l_f - očitanje letve u odnosnoj fazi probnog opterećenja i u odnosnoj tački na mostu.

Razlika nultog (početnog) očitanja i kontrolnog (završnog) očitanja je zaostali ugib, koji potiče od ispravljanja i trajnog izduženja čeličnog užeta lančanice.

Očitanja pojedinih letvi, kao i sračunati ugibi vidljivi su u dатој tabeli 1.

Tabela 1

REZULTATI NIVEIMANSKOG ISPITIVANJA MOSTA NA BOSNI U BOS. ŠAMCU

Faza	Viz. tacke	Čitanja u mm	Ugibi u mm	Karakteristike opterecenja	Primjedba
Ø	R ₀	1126		Nulto	Datum: 7.12. 68.
	G ₁	0877			Instrument: Ni-2
	G ₂	0900			Zeiss-Opton
	G ₃	0701			br. 12777
	G ₄	0690			
	G ₅	0850			
	G ₆	0868			
1	G ₁	0691	186	50 tona	
	G ₂	0721	179		
	G ₃	0460	241		
	G ₄	0450	240		
	G ₅	0681	169		
	G ₆	0699	169		
2	G ₁	0628	249	75 tona	
	G ₂	0659	241		
	G ₃	0368	333		
	G ₄	0360	330		
	G ₅	0614	236		
	G ₆	0634	234		
	R ₀	1126			
2a	G ₁	0617	260	75 tona	Datum: 8.12.68.
	G ₂	0643	257		
	G ₃	0352	349		
	G ₄	0345	345		
	G ₅	0604	246		
	G ₆	0623	245		
3	G ₁	0573	304	3/4 75 tona	
	G ₂	0601	299	Rasterećena	
	G ₃	0345	356	četvrtina mo-	
	G ₄	0338	352	sta na desnoj	
	G ₅	0705	145	obali Bosne	
	G ₆	0722	146		
4	G ₁	0571	306	1/2 75 tona	
	G ₂	0594	306	Rasterećena	
	G ₃	0471	230	polovina mo-	
	G ₄	0461	229	sta na desnoj	
	G ₅	0855	-5	obali Bosne	
	G ₆	0872	-4		
Ø	G ₁	0826	51	Nulto	
	G ₂	0853	47	Most potpuno	
	G ₃	0641	60	rasterećen	
	G ₄	0631	59		
	G ₅	0812	38		
	G ₆	0830	38		
	R ₀	1126			

KOTA NULTOG REPERA: R₀ = 87,729 m

Ovo je jedan primjer nivelmanskog ispitivanja mosta sa stajalištem (vizurom) instrumenta ispod mostovne konstrukcije.

Kod ispitivanja mostova sa stajalištem instrumenta u nivou kolovoza mosta, što je često jedino izvodljivo, instrument je, obično, podložan lošem utjecaju prometa vozila koja opterećuju most. Pored toga, vozila koja opterete most, utječu na stabilnost vizura (refrakciju).

Na osnovu toga može se zaključiti, da su mjerena sa instrumentom (vizurom) ispod mostovne konstrukcije u dobroj mjeri oslobođena navedenih loših utjecaja. To je naročito važno kod ispitivanja mostova gdje se očekuju vrlo mali ugibi, pa je potrebna i veća tačnost mjerena.

Potrebno je napomenuti, da ispitivanje različitih tipova mostova ima svojih specifičnosti, da svaki konkretan zadatak iziskuje konkretno rješenje, kako po načinu mjerena, tako po izboru optimalne tačnosti, pa prema tome i pribora za mjerjenje.

Pretplatite se na

GEODETSKI LIST

i

G O D I Š N J A K